

NINJA[®]

Foodi[®]

MAX

Multi-Cooker

OP500EU

UPUTSTVO
ZA UPOTREBU



HVALA

Što ste kupili vaš Ninja® Foodi® Max TenderCrisp Multi-Cooker

ZAPIŠITE OVE INFORMACIJE

Model broj: _____

Serijski broj: _____

Datum kupovine: _____
(Sačuvajte fiskalni račun)

Prodavnica kupovine: _____

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napon: 220-240V~,
50-60Hz

Snaga: 1760 W

Zapremina: 7,5L

Grupa tečnosti: 2

Radni pritisak: 40 kPa

Maksimalni pritisak (PS): 90 kPa

SAVJET: Model i serijski broje možete pronaći na oznaci s QR kodom koja se nalazi na poleđini uređaja pored kabla za napajanje.



Ova oznaka ukazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati zajedno s drugim kućnim otpadom u EU. Da biste spriječili moguće štete po životnu sredinu ili ljudsko zdravlje uslijed nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte ga odgovorno kako biste promovisali održivu ponovnu upotrebu materijala. Da biste vratili svoj korišteni uređaj, molimo vas da koristite sisteme za povrat i prikupljanje ili kontaktirajte prodavca od koga je proizvod kupljen. Oni mogu preuzeti ovaj proizvod za ekološki sigurno recikliranje.

VAŽNE BEZBJEDNOSNE INFORMACIJE

SAMO ZA DOMAĆINSTVO • PROČITAJTE SVA UPUTSTVA PRIJE KORIŠTENJA

Pročitajte sva uputstva prije korištenja vašeg Ninja® Foodi®.

Kada koristite električne uređaje, osnovne mjere bezbjednosti uvijek treba slijediti, uključujući sledeće:

⚠ UPOZORENJE

- 1 Da biste eliminisali rizik od gušenja za malu djecu, molimo vas da uklonite i odbacite zaštitni poklopac koji se nalazi na utičnici ovog uređaja.
- 2 Držite uređaj i kabl van dohvata djece. **NE DOZVOLITE** da uređaj koriste djeca ili da se koristi u blizini djece. Potrebno je poseban oprez kada se uređaj koristi u blizini djece.
- 3 Djeca ne smeju da se igraju sa uređajem.
- 4 Ovaj uređaj mogu koristiti osobe sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, kao i osobe koje nemaju iskustvo i znanje, pod uslovom da ga koriste uz nadzor ili uputstvo o njegovoj bezbjednoj upotrebi, kao i da razumiju potencijalne rizike.
- 5 **NE DOZVOLITE** da se uređaj postavi na vruću površinu ili u blizini vruće plinske ili električne ringle, staklene ploče ili u zagrijanoj pećnici.
- 6 Za pravilnu cirkulaciju vazduha pri korišćenju ovog uređaja, neophodno je obezbijediti najmanje 15 cm (6 inča) prostora iznad i sa svih strana uređaja.
- 7 Ovaj uređaj je namijenjen isključivo za kućnu upotrebu. **NE DOZVOLITE** korištenje uređaja za neku drugu svrhu osim one za koju je namijenjen.
- 8 **NE KORISTITE** uređaja u pokretnim vozilima ili čamcima. **NE DOZVOLITE** korištenje napolju. Nepravilna upotreba uređaja može izazvati povrede.
- 9 **UVIJEK** se uvjerite da je uređaj pravilno sastavljen prije upotrebe.
- 10 Prije upotrebe, **UVIJEK** provjerite da li su ventil za otpuštanje pritiska i plutajući ventil zapušeni ili blokirani i očistite ih ako je potrebno. Uvjerite se da plutajući ventil na poklopcu pod pritiskom slobodno pokreće.
- 11 Da biste spriječili rizik od eksplozije i povreda, koristite isključivo SharkNinja silikonsko prstenje. Prije korištenja uređaja uvjerite se da je silikonski prsten pravilno postavljen i da je poklopac čvrsto zatvoren. **NE DOZVOLITE** korištenje ako je silikonski prsten pokidan ili oštećen; Ukoliko jeste, obavezno je zamijenite prije upotrebe.
- 12 Uređaj **NE KORISTITE** bez postavljene posude za Kuhanje.
- 13 Uređaj **NEMOJTE** koristiti bez dodavanja vode ili tečnosti ukoliko je tako naznačeno u originalnom receptu, jer to može izazvati ozbiljnu štetu.
- 14 Prije nego što stavite posudu za Kuhanje u bazu, uvjerite se da su i posuda i baza čiste i suve.
- 15 Poklopac **UVIJEK** nagnite tako da bude između vašeg tijela i unutrašnje posude, kako biste se zaštitili od pare i vrućih tečnosti.
- 16 **NIKADA** ne pokušavajte da otvorite multi-cooker na silu. **NE DOZVOLITE** otvaranje poklopca tokom ili nakon kuhanja pod pritiskom dok sav unutrašnji pritisak nije oslobođen kroz ventil za otpuštanje pritiska. Uređaj možete da otvorite tek pošto se blago ohladio.

VAŽNE BEZBJEDNOSNE INFORMACIJE

SAMO ZA DOMAĆINSTVO • PROČITAJTE SVA UPUTSTVA PRIJE KORIŠTENJA

- 17** Ukoliko poklopac ne može da se okrene kako bi se otključao, to ukazuje da je uređaj još **UVIJEK** pod pritiskom. Ostatak pritiska u uređaju može biti opasan. Pustite uređaj da prirodno ispusti pritisak ili polako okrenite ventil za otpuštanje pritiska u poziciju **VENT** da biste isпустили paru. Pazite da izbjegnute kontakt sa oslobođenom parom kako biste spriječili opekotine ili povrede. Kada se para potpuno ispusti, plutajući ventil će biti u donjem položaju, što omogućava uklanjanje poklopca.
- 18 NIKADA** ne koristite utičnicu ispod radne površine.
- 19 NIKADA** ne povezujte ovaj uređaj sa spoljnim tajmerom ili odvojenim sistemom daljinskog upravljanja. Uređaj uključujte isključivo na utičnice i sisteme koji su opremljene zaštitnim uzemljenjem.
- 20 NE KORISTITE** produžni kabl. Kratak kabl za napajanje se koristi kako bi se smanjio rizik da djeca mlađa od 8 godina zgrabe kabl ili se zapetljaju, kao i da se smanji rizik od spoticanja ljudi.
- 21 NE DOZVOLITE** pomjeranje uređaja dok je u upotrebi. Namijenjen je isključivo za korištenje na radnoj površini. Uvjerite se da je površina ravna, čista i suva.
- 22** Da biste se zaštitili od električnog udara, **NE DOZVOLITE** potapanje kabla, utikača ili baze glavnog uređaja u vodu ili drugu tečnost. Kuhanje se može obaviti samo u obezbijeđenoj posudi ili u kontejneru koji preporučuje SharkNinja, postavljenom u obezbijeđenoj posudi.
- 23** Redovno provjeravajte uređaj i kabl za napajanje. **NE DOZVOLITE** korištenje uređaja ako je kabl za napajanje ili utikač oštećen. Ako uređaj ne funkcioniše ispravno ili je na bilo koji način oštećen, odmah prestanite sa upotrebom i pozovite korisničku službu.
- 24 NE DOZVOLITE** da napunite posudu više od maksimalno dozvoljenog kapaciteta. Kada kuvate hranu koja se širi pod pritiskom (npr. sušeno povrće, pasulj, žitarice, pirinač itd.), **NE DOZVOLITE** da posuda bude napunjena više od polovine, tj. pratite uputstva navedena u Ninja® Foodi® receptu.
- 25** Hrana kao što su sos od jabuka, brusnice, ječam, ovsena kaša ili druge žitarice, kisele leblebije, nudle, makarone, rabarbara ili špageti mogu pjeniti, prskati i izlaziti iz posude kada se kuvaju pod pritiskom, čime se može blokirati ventil za otpuštanje pritiska. Ove i slične vrste hrane (kao što su sušeno povrće, pasulj, žitarice i pirinač) ne bi trebalo kuvati u ekspres loncu, sem uz striktno praćenje uputstva i recepata iz Ninja® Foodi®.
- 26** Nakon kuhanja mesa sa kožom koja, pod uticajem pritiska, može da nabubri, **NE DOZVOLITE** da probodete meso dok je koža nabubrena jer postoji opasnost od opekotina.
- 27** Kada pripremате tijesto i pecivo, držite uređaj koristeći bočne ručke i lagano pomjerajte posudu lijevo-desno prije otvaranja poklopca kako biste izbjegli izbacivanje hrane. **NE DOZVOLITE** podizanje.

SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA

28 NE DOZVOLITE prekrivanje otvora za usisavanje vazduha ili otvora za vazduh dok je poklopac za hrskavost zatvoren. To će spriječiti ravnomjerno Kuhanje i može oštetiti uređaj ili uzrokovati pregrijavanje.

29 NE POKRIVAJTE ventil za pritisak.

30 NE DOZVOLITE korištenje dodatnih djelova koji nijesu preporučeni ili prodavani od strane SharkNinja. Dodatke **NE STAVLJAJTE** u mikrotalasnu, toster, konvekcijsku pećnicu, konvencionalnu pećnicu, keramičke ploče za Kuhanje, električne grijače, plinske ringle ili spoljašnje roštilje. Korištenje dodatnih djelova koji nisu preporučeni od strane SharkNinja može izazvati požar, električni udar ili povrede.

31 UVIJEK se pridržavajte maksimalnih i minimalnih količina tečnosti kako je navedeno u uputstvima i receptima.

32 NIKADA ne koristite SLOW COOK postavku bez hrane i tečnosti u posudi za Kuhanje.

33 NE KORISTITE uređaj za duboko prženje.

34 NE DOZVOLITE dinstanje ili prženje sa uljem dok kuhate pod pritiskom.

35 Spriječite kontakt hrane sa grejnim elementima. **NE DOZVOLITE** prepunjavanje ili prekoračenje **MAKSIMALNOG** nivoa punjenja tokom kuhanja. Prekoračenje dozvoljenog nivoa punjenja može izazvati povrede, oštećenje imovine ili uticati na bezbjednu upotrebu uređaja.

36 Ovaj uređaj **NE KORISTITE** za Kuhanje instant pirinča.

37 Da biste spriječili kontakt hrane sa grejnim elementima, **NE DOZVOLITE** prekomjerno punjenje Cook & Crisp posude.

38 Poklopac za hrskanje zatvarajte uz posebnu pažnju, vodeći računa da ništa ne bude uhvaćeno ili priklješteno šarkom uređaja.

39 Napon utičnica može varirati što može uticati na performanse vašeg proizvoda. Da biste spriječili potencijalne probleme po zdravlje, koristite termometar da provjerite da li je vaša hrana kuvana na preporučenoj temperaturi.

40 NE postavljajte aparat blizu ivice radne površine tokom rada.

41 Da biste izbjegli moguće oštećenje od pare, postavite uređaj dalje od zidova i ormarića tokom korištenja.

42 Ako aparat ispušta crni dim, odmah isključite iz struje i sačekajte da pušenje prestane prije nego što uklonite posudu za Kuhanje i košaru Cook & Crisp.

43 NE dodirujte vruće površine. Površine aparata su vruće tokom i nakon rada. Da biste spriječili opekotine ili povrede, **UVIJEK** koristite zaštitne vruće jastučiće ili izolovane rukavice za pečenje i koristite dostupne ručke i dugmad.

44 Izuzetno oprezno treba postupati kada uređaj sadrži vruće ulje, vruću hranu ili vruće tečnosti, ili ako je pod pritiskom. Nepropisno korištenje, uključujući pomjeranje uređaja, može rezultirati ličnim povredama. Prosuta hrana može izazvati ozbiljne opekotine.

45 Treba biti oprezan prilikom pečenja mesa i dinstanja u vrućem ulju. Držite ruke i lice dalje od uklonjive posude za Kuhanje, posebno prilikom dodavanja novih sastojaka, jer vruće ulje može prskati.

46 Kada je uređaj u radu, vruća para se oslobađa kroz ventil. Postavite uređaj tako da ventil nije usmjeren prema strujnom kablju, utičnicama ili drugim uređajima. Držite ruke i lice na sigurnoj udaljenosti od ventila.

- 47** Kada koristite opcije SLOW COOK ili SEAR/SAUTÉ, **UVIJEK** držite poklopac pod pritiskom zatvorenim i ventil za ispuštanje pritiska u poziciji VENT. Ako je poklopac zatvoren i ventil za ispuštanje pritiska u poziciji SEAL, čuće se zvučni alarm. Na LED displeju će se pojaviti greška "VENT" koja signalizira potrebu da se ventil za ispuštanje pritiska okrene u poziciju VENT.
- 48** Kada koristite opciju PRESSURE COOK, **UVIJEK** držite poklopac pod pritiskom zaključan i ventil za ispuštanje pritiska okrenut suprotno od kazaljke na satu u poziciju SEAL.
- 49** Kada je uklonjiva posuda za Kuhanje prazna, **NE** zagrijavajte je duže od 10 minuta, jer to može oštetiti površinu za Kuhanje.
- 50** Posuda za Kuhanje, košara Cook & Crisp i reverzibilna rešetka postaju izuzetno vruće tokom procesa kuhanja. Izbjegavajte vruću paru i vazduh prilikom vađenja posude za Kuhanje i košare Cook & Crisp iz aparata, i **UVIJEK** ih postavite na površinu otpornu na toplotu nakon vađenja. **NE** dodirujte dodatke tokom ili odmah nakon kuhanja.
- 51** Uklonjiva posuda za Kuhanje može biti izuzetno teška kada je puna sastojaka. Treba biti oprezan prilikom podizanja posude sa osnove uređaja.
- 52** **NE** pokušavajte da dirate, rasklapate ili na bilo koji način uklonite plovak ventil ili sklop za ispuštanje pritiska ili bilo koji od sigurnosnih sistema van uputstava za čišćenje i održavanje.
- 53** Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca osim ako nijesu starija od 8 godina i pod nadzorom.
- 54** Pustite aparat da se hladi otprilike 30 minuta prije nego što ga dodirnete, očistite ili odložite.
- 55** Da biste isključili, okrenite bilo koju kontrolu na "off", zatim isključite iz utičnice kada se ne koristi i prije čišćenja. Dozvolite da se ohladi prije čišćenja, rasklapanja, stavljanja ili uklanjanja dijelova i za skladištenje.
- 56** **NE** čistite metalnim sunderima. Djelovi mogu otpasti sa sunderčića i dodirnuti električne dijelove, što stvara rizik od električnog udara.
- 57** Molimo vas da obratite pažnju na dio „Čišćenje i održavanje“ za redovno održavanje aparata.
- 58** Koristite samo SharkNinja rezervne dijelove u skladu sa odgovarajućim kompatibilnim modelom.



Označava potrebu da se pročitaju i pregledaju uputstva kako bi se razumjele operacije i upotreba proizvoda.



Označava prisustvo opasnosti koja može izazvati lične povrede, smrt ili značajnu materijalnu štetu ako se upozorenje koje prati ovaj simbol ignoriše.



Pazite da izbjegnute kontakt sa vrućim površinama. Uvijek koristite zaštitu za ruke kako biste spriječili opekotine.




Samo za unutrašnju i kućnu upotrebu.


SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA

DIJELOVI I DODACI


DIJELOVI

- A** Gornja rešetka (donja rešetka)
- B** Reverzibilna rešetka
- C** Cook & Crisp korpa
- D** Uklonjivi difuzor
- E** 7.5L uklonjiva posuda za Kuhanje
- F** Poklopac za hrskanje
- G** Zaštita od toplote
- H** Kontrolna tabla
- I** Osnova uređaja
- J** Poklopac pod pritiskom
- K** Ventil za ispuštanje pritiska
- L** Plovak ventil
- M** Silikonski prsten
- N** Poklopac protiv začepljenja
- O** Ventil za ispuštanje vazduha
- P** Sakupljač kondenzacije






Donja strana
poklopca pod pritiskom




UPUTSTVA ZA SKLAPANJE DODATKA

2 REVERZIBILNA REŠETKA SA 2 NIVOVA




- 1 Postavite reverzibilnu rešetku u posudu u donjem položaju.
- 2 Spustite donju rešetku kroz ručke reverzibilne rešetke.

COOK & CRISP KORPA



- 1 Da biste uklonili difuzor radi čišćenja, povucite 2 rebra difuzora iz utora na košari, a zatim čvrsto povucite prema dolje.
- 2 Da biste sastavili košaru Cook & Crisp, postavite košaru na vrh difuzora i čvrsto pritisnite prema dolje.

Korištenje KONTROLNE TABLE



NAPOMENA: Kontrolna tabla može se razlikovati u zavisnosti od modela.

FUNKCIJE KUHANJA

PRITISAK: Koristite za brzo Kuhanje hrane dok se održava sočnost.

PARA: Koristite za nježno Kuhanje delikatnih namirnica na visokim temperaturama.

SPORO KUHANJE: kuhajte hranu na nižoj temperaturi duže vrijeme.

JOGURT: Pasterizujte i fermentišite mlijeko za kremasti domaći jogurt.

ZAPEČENJE/DINSTANJE: koristite uređaj kao šporet za zapečenje mesa, dinstanje povrća, kuhanje sosova i još mnogo toga.

HRSKANJE: Dajte hrani hrskavost i čvrstoću uz malo ili nimalo ulja.

PEČENJE PECIVA/MESA: Koristite uređaj kao rernu za sočno meso, pečene poslastice i još mnogo toga.

ROŠTILJ: Koristite visoku temperaturu za karamelizovanje i zapečenje hrane.

DEHIDRACIJA: Dehidrirajte meso, voće i povrće za zdrave užine.

NAPOMENA: Ako traje 1 sat ili manje, sat će odbrojavati minute i sekunde. Ako traje više od 1 sata, sat će odbrojavati samo minute.

OPERATIVNI DUGMIĆI

FUNCTION: Pritisnite FUNCTION, zatim koristite dugme START/STOP da izaberete funkciju kuhanja.

TEMPERATURE: Pritisnite TEMPERATURE, zatim koristite dugme START/STOP da prilagodite temperaturu kuhanja i/ili nivo pritiska.

TIME: Pritisnite TIME, zatim koristite dugme START/STOP da prilagodite vreme kuhanja.

NAPOMENA: Da biste prilagodili podešavanja tokom kuhanja, pritisnite TEMPERATURE ili TIME, a zatim okrenite dugme START/STOP da izaberete željenu temperaturu ili vrijeme.


DUGME START/STOP: Koristite dugme da izaberete funkciju kuhanja, temperaturu kuhanja i vrijeme kuhanja. Pritisnite dugme da započnete kuhanje. Pritisak dugmeta dok uređaj kuva zaustaviće trenutnu funkciju kuhanja.

KEEP WARM: Nakon kuhanja pod pritiskom, kuhanja na pari ili sporog kuhanja, uređaj će automatski preći u režim Održavanje toplo i početi da odbrojava vrijeme. Održavanje toplo će trajati 12 sati, ili možete pritisnuti KEEP WARM da ga isključite. Režim Održavanje toplo nije namijenjen za zagrijavanje hrane iz hladnog stanja, već da zadrži hranu toplom na bezbjednoj temperaturi.

⏻ Dugme za napajanje isključuje uređaj i zaustavlja sve režime kuhanja.


PRIJE PRVOG Korištenja

- 1 Uklonite i odbacite sav ambalažni materijal i traku sa uređaja. Neke oznake treba trajno zadržati na uređaju; uklonite samo oznake sa 'REMOVE HERE'.
- 2 Obratite posebnu pažnju na operativne instrukcije, upozorenja i važne sigurnosne mjere kako biste izbjegli bilo kakve povrede ili oštećenje imovine.
- 3 Operite poklopac pod pritiskom, silikonski prsten, uklonjivu posudu za kuhanje, Cook & Crisp košaru, reverzibilnu rešetku i sakupljač kondenzacije u toploj, sapunastoj vodi, a zatim isperite i dobro osušite.
NIKADA ne čistite osnovu uređaja ili poklopac pod pritiskom u mašini za pranje sudova. Provjerite poklopac pod pritiskom da biste se uvjerali da nema ostataka koji blokiraju ventile.
- 4 Silikonski prsten je reverzibilan i može se umetnuti u bilo kojem pravcu. Umetnite silikonski prsten oko spoljnog ruba rešetke za silikonski prsten na donjoj strani poklopca. Provjerite da li je potpuno umetnut i da leži ravno ispod rešetke za silikonski prsten.






INSTALACIJA SAKUPLJAČA KONDENZACIJE

Da biste instalirali sakupljač kondenzacije, stavite u otvor na osnovi uređaja. Izvucite ga da biste uklonili za ručno pranje nakon svake upotrebe.



UKLANJANJE I PONOVNA MONTAŽA ANTI-CLOG KAPICE

Uvjerite se da je vaša anti-clog kapica u ispravnom položaju prije nego što koristite poklopac pod pritiskom. Anti-clog kapica štiti unutrašnji ventil poklopca pod pritiskom od zapušavanja i štiti korisnike od potencijalnog prskanja hrane. Treba je čistiti nakon svake upotrebe pomoću četke za čišćenje. Da biste je uklonili, pritisnite i povucite prema gore. Da biste je ponovo montirali, postavite je na mjesto i pritisnite dolje.



NAPOMENA: Prije svake upotrebe, uvjerite se da je silikonski prsten dobro postavljen u rešetku za silikonski prsten i da je anti-clog kapica ispravno montirana na ventilu za ispuštanje pritiska.

KORIŠTENJE VAŠEG FOODI® MAX TENDERCRISP VIŠENAMJENSKOG KUHINJSKOG APARATA

ZAMJENITE POKLOPAC

Dva poklopca vam omogućavaju da neprimjetno prelazite između svih vaših omiljenih metoda kuhanja. Koristite poklopac pod pritiskom za omekšavanje, a zatim koristite poklopac za hrskavost da hrana postane hrskava.

KORIŠTENJE POKLOPCA ZA HRŠKAVOST


Poklopac za hrskavost je pričvršćen za uređaj i može se otvoriti u bilo kojem trenutku da biste provjerili hranu tokom procesa kuhanja. Kada se poklopac otvori, tajmer će se pauzirati, a grijač će se isključiti. Kada se poklopac zatvori, kuhanje će ponovo početi, a tajmer će nastaviti da odbrojava.

KORIŠTENJE FUNKCIJA Kuhanja SA POKLOPCEM ZA HRŠKAVOST


Da biste uključili uređaj, priključite naponski kabl u zidnu utičnicu, a zatim pritisnite dugme .

AIR FRY


- 1 Stavite ili Cook & Crisp korpu ili reverzibilnu rešetku u posudu. Košara treba da ima pričvršćen difuzor.




- 2 Dodajte sastojke u Cook & Crisp korpu ili reverzibilnu rešetku. Zatvorite poklopac.




- 3 Pritisnite dugme FUNKCIJA, zatim okrenite dugme START/STOP da biste odabrali AIR FRY. Podrazumijevana temperatura će se prikazati. Pritisnite TEMP, zatim okrenite dugme da biste odabrali temperaturu između 150°C i 200°C.



- 4 Pritisnite dugme TIME, zatim okrenite dugme START/STOP da biste prilagodili vrijeme kuhanja u minutnim povećanjima do 1 sat. Da biste unaprijedili uređaj, jednostavno dodajte još 5 minuta vremenu kuhanja. Pritisnite START/STOP da započnete kuhanje.




- 5 Tokom kuhanja, možete otvoriti poklopac i podići košaru da biste promiješali ili okrenuli sastojke radi ravnomjernog pečenja, ako je potrebno. Kada završite, spustite košaru nazad u posudu i zatvorite poklopac. Kuhanje će se automatski nastaviti nakon zatvaranja poklopca.




- 6 Kada vrijeme kuhanja istekne, uređaj će zazvoniti i prikazati DONE.

ROŠTILJ


- 1 Stavite reverzibilnu rešetku u posudu u višem položaju za roštilj ili pratite uputstva iz svog recepta.



- 2 Stavite sastojke na rešetku, zatim zatvorite poklopac.




- 3 Pritisnite dugme FUNCTION, zatim okrenite dugme START/STOP da biste odabrali GRILL.




NAPOMENA: Nema podešavanja temperature dostupne ili potrebne kada koristite funkciju ROŠTILJ.

- 4 Pritisnite dugme TIME, zatim okrenite dugme da biste prilagodili vrijeme kuhanja u minutnim povećanjima do 30 minuta.




- 5 Pritisnite START/STOP da započnete kuhanje.
- 6 Kada vrijeme kuhanja istekne, uređaj će zazvoniti i prikazati GOTOVO.




KORIŠTENJE VAŠEG FOODI® MAX TENDERCRISP VIŠENAMJENSKOG KUHINJSKOG APARATA - NASTAVAK.

PEČENJE PECIVA/MESA:


- 1 Dodajte sastojke i bilo koje dodatke u posudu. Zatvorite poklopac.
- 2 Pritisnite dugme FUNCTION, zatim okrenite dugme START/STOP da biste odabrali BAKE DOUGH/MEAT. Podrazumijevana temperatura će se prikazati. Pritisnite TEMPERATURU, zatim okrenite dugme da biste odabrali temperaturu između 120°C i 200°C.



- 3 Pritisnite dugme TIME, zatim okrenite dugme START/STOP da biste prilagodili vrijeme kuhanja u minutnim povećanjima do 1 sat, a zatim u povećanjima od 5 minuta od 1 sata do 4 sata. Pritisnite START/STOP da započnete kuhanje.




- 4 Kada vrijeme kuhanja istekne, uređaj će zazvoniti i prikazati DONE.




Dehidrirajte

- 1 Stavite dvospratnu rešetku u posudu u donjem položaju, a zatim stavite sloj sastojaka na rešetku.




- 2 Držite gornji nivo za ručke i stavite preko rešetke u položaju prikazanom ispod. Zatim stavite sloj sastojaka na gornji nivo i zatvorite poklopac.




NAPOMENA: Za pet nivoa kapaciteta, koristite Stalak za dehidraciju (prodaje se odvojeno) direktno u kuvarskoj posudi.


- 3 Pritisnite FUNCTION, zatim okrenite dugme START/STOP da odaberete DEHYDRATE. Podrazumijevana temperatura će se prikazati. Pritisnite TEMP, zatim okrenite dugme da izaberete temperaturu između 40°C i 90°C.



- 4 Pritisnite TIME, zatim okrenite dugme da prilagodite vrijeme kuhanja u inkrementima od 15 minuta, do 12 sati.



- 5 Zatvorite poklopac i pritisnite START/STOP da započnete dehidraciju.
- 6 Kada se vreme kuhanja završi, uređaj će zazvoniti i prikazati DONE.




KORIŠTENJE VAŠEG FOODI® MAX TENDERCRISP VIŠENAMJENSKOG KUHINJSKOG APARATA - NASTAVAK.


TESTIRANJE VODE: POČETAK KUHANJE POD PRITISKOM

Preporučuje se da prvi put korisnici urade testiranje vode kako bi se upoznali sa kuhanjem pod pritiskom.

- 1 Stavite posudu u bazu aparata i dodajte 750 ml vode sobne temperature u posudu.




- 2 Skupite poklopac pod pritiskom tako što ćete uskladiti strelicu na prednjoj strani poklopca sa strelicom na prednjoj strani baze aparata. Zatim okrenite poklopac u pravcu kazaljke na satu dok se ne zaključa.



- 3 Uvjerite se da je ventil za otpuštanje pritiska u poziciji ZAPEČAČENO.



- 4 Pritisnite dugme FUNCTION, a zatim okrenite dugme START/STOP da odaberete PRESSURE. Uređaj će se podrazumijevano postaviti na visoki (HI) pritisak i vrijeme od 2 minuta. Pritisnite START/STOP da započnete.




- 5 Na ekranu će se prikazati BEFORE i malo oslobađanja pare, što označava da se pritisak povećava. Kada se potpuno pritisne, odbrojavanje će početi.



NAPOMENA: Vrijeme do postizanja pritiska varira i može trajati do 15 minuta.

- 6 Kada odbrojavanje završi, uređaj će započeti zvučni signal i prikazati DONE prije nego što se automatski prebaci u režim KEEP WARM i početi da odbrojava.



- 7 Okrenite ventil za otpuštanje pritiska u poziciju OSLOBAĐANJE da brzo oslobodite pritisnutu paru. Doći će do izbijanja pare iz ventila za otpuštanje pritiska. Kada se para potpuno oslobodi, plovak ventil će pasti i poklopac može da se otvori.



PRIRODNO OSLOBAĐANJE PRITISKA VS. BRZO OSLOBAĐANJE PRITISKA

Prirodno oslobađanje pritiska: Kada je kuhanje pod pritiskom završeno, para će se prirodno osloboditi iz uređaja dok se hladi. Ovo može trajati više od 20 minuta, u zavisnosti od količine sastojaka u posudi. Tokom ovog vremena, uređaj će se prebaciti u režim KEEP WARM. Pritisnite KEEP WARM ako želite da isključite taj režim. Kada je prirodno oslobađanje pritiska završeno, plovak ventil će pasti.


Brzo oslobađanje pritiska: Koristite **SAMO** ako to zahteva način pripreme po receptu. Nakon kuhanja pod pritiskom i kada se upali lampica KEEP WARM, okrenite ventil za otpuštanje pritiska u poziciju OSLOBAĐANJE da brzo oslobodite paru. Oslobađanje pare će biti praćeno zvučnim šumom. Neka para će ostati u uređaju nakon oslobađanja pritiska i izaći kada se poklopac otvori. Podignite i nagnite poklopac od sebe, pazeći da kondenzacija ne kaplje u bazu aparata.



NAPOMENA: U bilo kojem trenutku tokom procesa prirodnog oslobađanja možete preći na brzo oslobađanje tako što ćete okrenuti ventil za otpuštanje pritiska u poziciju OSLOBAĐANJE.

PRITISKANJE

Kako pritisak raste u uređaju, kontrolna tabla će prikazati BEFORE. Vrijeme do postizanja pritiska varira na osnovu količine i temperature sastojaka, kao i tečnosti u posudi. Radi sigurnosti, poklopac će se zaključati dok se uređaj pritisne i neće se otključati sve dok se pritisak ne oslobodi. Kada uređaj dostigne pun pritisak, ciklus kuhanja će početi, a tajmer će početi da odbrojava.




NAPOMENA: Može potrajati više od 20 minuta da se postigne pritisak.

POSTAVLJANJE I UKLANJANJE POKLOPCA POD PRITISKOM

Stavite poklopac pod pritiskom na vrh uređaja tako da su strelice na poklopcu i osnovi poravnate. Okrenite poklopac u pravcu kazaljke na satu dok se ne zaključa.

Da biste otključali poklopac pod pritiskom, okrenite ga u suprotnom pravcu od kazaljke na satu. Podignite poklopac pod uglom da spriječite prskanje. Ne podižite poklopac pravo nagore.

NAPOMENA: Poklopac pod pritiskom se neće otključati dok uređaj nije potpuno dekompresovan.



UPOZORENJE: Ozbiljne opekotine mogu nastati od pare unutra. **UVIJEK** podižite i nagnite poklopac prema sebi prilikom uklanjanja.


KORIŠTENJE VAŠEG FOODI® MAX TENDERCRISP VIŠENAMJENSKOG KUHINJSKOG APARATA - NASTAVAK.

Korištenje FUNKCIJA Kuhanja SA POKLOPCEM POD PRITISKOM

Da biste uključili uređaj, priključite naponski kabl u zidnu utičnicu, a zatim pritisnite .

Kuhanje pod pritiskom

- 1 Stavite sastojke i najmanje 250 ml tečnosti u posudu, kao i sve potrebne dodatke. **NE PREPUNJAVAJTE** posudu iznad linije MAX.




NAPOMENA: Kada kuvate pirinač, pasulj ili druge sastojke koji se šire, **NE PREPUNJAVAJTE** posudu više od polovine.

- 2 Postavite poklopac pod pritiskom i okrenite ventil za otpuštanje pritiska u poziciju **ZAPEČAČENO**.




- 3 Pritisnite dugme FUNCTION, a zatim okrenite dugme START/STOP da odaberete PRESSURE. Podrazumijevani nivo pritiska će se prikazati. Pritisnite TEMP, a zatim okrenite dugme da odaberete HI ili LO.



NAPOMENA: Ako traje 1 sat ili manje, sat će odbrojavati u minutima i sekundama. Ako traje više od 1 sata, sat će odbrojavati samo u minutima.

- 4 Pritisnite TIME, a zatim okrenite dugme da prilagodite vrijeme kuhanja u minutima, do 1 sata, a zatim u petominutnim intervalima od 1 sata do 4 sata.




- 5 Pritisnite START/STOP da započnete kuhanje. Uređaj će početi da gradi pritisak, a na ekranu će se prikazati BEFORE. Uređaj će početi da odbrojava kada dostigne pun pritisak.



NAPOMENA: Vrijeme do postizanja pritiska varira i može potrajati do 15 minuta.

- 6 Kada vrijeme kuhanja završi, uređaj će započeti zvučni signal, automatski se prebaciti u režim KEEP WARM i početi da odbrojava.




NAPOMENA: Kada je kuhanje završeno, možete pritisnuti KEEP WARM da isključite režim KEEP WARM.

- 7 Dozvolite uređaju da prirodno oslobodi pritisak ili, ako recept to zahtijeva, okrenite ventil za otpuštanje pritiska u poziciju OSLOBAĐANJE da brzo oslobodite paru.




Para


- 1 Dodajte 250 ml tečnosti (ili količinu navedenu u receptu) u posudu, a zatim stavite preklopnu rešetku ili korpu za kuhanje i hrskavost sa sastojcima u posudu.



- 2 Postavite poklopac pod pritiskom i okrenite ventil za otpuštanje pritiska u poziciju OSLOBAĐANJE.



- 3 Pritisnite FUNCTION, a zatim okrenite dugme START/STOP da odaberete STEAM.




NAPOMENA: Nema podešavanja temperature prilikom korištenja funkcije STEAM.

- 4 Pritisnite TIME, a zatim okrenite dugme da prilagodite vreme kuhanja u minutima, do 30 minuta. Pritisnite START/STOP da započnete kuhanje.
- 5 Uređaj će početi da se zagrijava kako bi dovelo tečnost do ključanja. Na ekranu će se prikazati BEFORE. Animacija zagrijavanja će trajati dok uređaj ne dostigne temperaturu, a zatim će se prikazati BOILING i tajmer će početi da odbrojava.



- 6 Kada vrijeme kuhanja završi, uređaj će započeti zvučni signal, automatski se prebaciti u režim KEEP WARM i početi da odbrojava. Uvjerite se da je plovak ventil pao prije nego što otvorite poklopac.



NAPOMENA: Kada je kuhanje završeno, možete pritisnuti dugme KEEP WARM da isključite režim KEEP WARM.


KORIŠTENJE VAŠEG FOODI® MAX TENDERCRISP VIŠENAMJENSKOG KUHINJSKOG APARATA – NASTAVAK.

Sporo kuhanje


- 1 Dodajte sastojke u posudu. **NE PREPUNJAVAJTE** posudu iznad linije MAX.
- 2 Postavite poklopac pod pritiskom i okrenite ventil za otpuštanje pritiska u poziciju OSLOBAĐANJE.



- 3 Pritisnite FUNKCIJU, a zatim okrenite dugme START/STOP da odaberete SLOW COOKING. Podrazumijevana temperatura će se prikazati. Pritisnite TEMP, a zatim okrenite dugme da odaberete HI ili LO.



- 4 Pritisnite TIME, a zatim okrenite dugme da prilagodite vrijeme kuhanja u intervalima od 15 minuta, do 12 sati.



- 5 Pritisnite START/STOP da započnete kuhanje.

NAPOMENA: Podešavanje vremena za SLOW COOKING na visokom nivou može se prilagoditi između 4 i 12 sati; podešavanje vremena za SLOW COOKING na niskom nivou može se prilagoditi između 6 i 12 sati.

- 6 Kada vrijeme kuhanja završi, uređaj će započeti zvučni signal, automatski se prebaciti u režim KEEP WARM i početi da odbrojava.

NAPOMENA: Kada je kuhanje završeno, možete pritisnuti KEEP WARM da isključite režim KEEP WARM.

Jogurt


- 1 Dodajte željenu količinu mlijeka u posudu.

NAPOMENA: Ako želite da pasterizujete, ohladite i dodate kulture bez korištenja uređaja, preskočite korake 1-9. Umesto toga, pritisnite TEMP, odaberite FMNT, pritisnite TIME, odaberite željeno vrijeme inkubacije, a zatim pritisnite START/STOP da započnete.


- 2 Postavite poklopac pod pritiskom i okrenite ventil za otpuštanje pritiska u poziciju OSLOBAĐANJE.



- 3 Pritisnite dugme FUNCTION, a zatim okrenite dugme START/STOP da odaberete JOGURT. Podrazumijevana temperatura će se prikazati. Pritisnite TEMP, a zatim okrenite dugme da odaberete YGRT ili FMNT.




- 4 Pritisnite TIME, a zatim okrenite dugme da prilagodite vreme inkubacije u intervalima od 30 minuta između 8 i 12 sati.




NAPOMENA: Odabir dužeg vremena rezultiraće kiselijim jogurtom sa gušćom konzistencijom. Koristite 12 sati za postizanje jogurta u grčkom stilu.


- 5 Pritisnite START/STOP da započnete pasterizaciju.
- 6 Uređaj će prikazati BOILING dok pasterizuje. Kada se postigne temperatura pasterizacije, uređaj će započeti zvučni signal i prikazati COOL.



- 7 Kada se mlijeko ohladi, uređaj će prikazati ADD AND MIX redom i vrijeme inkubacije.




- 8 Uklonite poklopac pod pritiskom i skinite pjenu sa površine mlijeka.
- 9 Dodajte kulture jogurta u mlijeko i miješajte da se sjedine. Postavite poklopac pod pritiskom i pritisnite START/STOP da započnete proces inkubacije.



- 10 Na ekranu će se prikazati FMNT i početi će odbrojavanje. Kada vrijeme inkubacije završi, uređaj će započeti zvučni signal i prikazati GOTOVO. Uređaj će se oglasiti svake minute do 4 sata ili dok se ne isključi.
- 11 Ohladite jogurt do 12 sati prije serviranja.

ROŠTILJ Zapečen/zagrijan

- 1 Dodajte sastojke u posudu.
- 2 Pritisnite FUNCTION, a zatim okrenite dugme da odaberete ZAPEČEN/ZAGRIJAN. Podrazumijevana temperatura će se prikazati. Pritisnite TEMP, a zatim okrenite dugme da odaberete LO, LO, MD, MD ili HI.



NAPOMENA: Ovu funkciju možete koristiti sa otvorenim poklopcem za hrskavljenje ili sa poklopcem pod pritiskom sa ventilom za otpuštanje pritiska u poziciji OSLOBADANJE

- 3 Pritisnite START/STOP da započnete kuhanje.
- 4 Pritisnite START/STOP da isključite funkciju ZAPEČEN/ZAGRIJAN. Da biste prešli na drugu funkciju kuhanja, pritisnite FUNCTION, a zatim okrenite dugme START/STOP do željene funkcije kuhanja.

NAPOMENA: UVIJEK koristite pribor za jelo koji se ne lijepi. **NE** koristite metalne pribore, jer će ogrebat i neljepljivi premaz posude.

NAPOMENA: Nema podešavanja vremena kada se koristi funkcija ZAPEČEN/ZAGRIJAN.


DODACI KOJI SE MOGU DOKUPITI

Ninja nudi raznovrsne dodatke posebno napravljene za vaš Ninja® Foodi® 2 Tier TenderCrisp šerpu za pritisak. Posetite ninjakitchen.eu kako biste proširili svoje mogućnosti i unaprijedili svoje kuhanje na viši nivo.



Cooking Pot

Dodatna posuda koja vam omogućava da nastavite sa kuhanjem dok je vaša druga posuda već puna ukusne hrane.




Multi-Purpose Silicone Sling

Jednostavno podignite sastojke i tiganje u i iz kuhinjske posude.




Višenamjenska Limena Posuda

Pripremite musake, umake i slane ili slatke pite, ili ispecite pahuljast i sočan kolač sa zlatnom koricom za desert. Dimenzije: D22 cm, H6 cm.



Sklopivi dio za hrskavost

Ispecite cijelo pakovanje slanine ili pretvorite tortilje u tacos korice.



Posuda za Hleb

Naša posebno dizajnirana posuda je idealna za pripremu smjesa za hleb, poput banana hljeba i hljeba od tikvica. Dimenzije: D21 cm x Š11 cm x V9 cm (približno).




Stakleni Poklopac

Omogućava vam da posmatrate sadržaj posude tokom različitih funkcija kuhanja, a zatim se lako može koristiti za transport ili skladištenje.



Dodatni Set Silikonskih Prstenova

Set od 2 silikonska prstena pomaže da se ukusi odvoje—koristite jedan za pripremu slanih jela, a drugi za pripremu slatkih.




Stalak za Ražnjiće

Samo kompatibilan sa modelima od 7,5L. Koristite stalak za ražnjiće da pripremite kebabe. U setu dolazi 15 ražnjića.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Čišćenje: Mašina za sudove i ručno pranje



Uređaj treba temeljno očistiti nakon svake upotrebe.


- 1 Isključi uređaj iz utičnice prije čišćenja.
- 2 Da bi očistio bazu kuhala i kontrolnu tablu, obriši ih čistom vlažnom krpom.
- 3 Kuhinjska posuda, silikon prsten, obrnuta rešetka, Cook & Crisp™ korpa i odvojivi difuzor mogu se prati u mašini za sudove.

NAPOMENA: NIKADA ne stavljaš bazu kuvala u mašinu za sudove niti je potapaj u vodu ili bilo koju drugu tečnost.

- 4 Poklopac pod pritiskom, uključujući ventil za ispuštanje pritiska i anti-clog poklopac, može se prati vodom i tečnim sapunom.
- 5 Da bi očistio poklopac za hrskanje, obriši ga vlažnom krpom ili papirnim ubrusom nakon što se štitnik za toplotu ohladi.
- 6 Ako je ostatak hrane zaglavljen na kuhinjskoj posudi, obrnutoj rešetki ili Cook & Crisp™ korpi, napuni posudu vodom i ostavi da se natopi prije čišćenja. NE KORISTI čelične jastučiće. Ako je potrebno ribanje, koristi neabrazivni sredstvo za čišćenje ili tečni sudoper sapun sa najlonskim jastučićem ili četkom.
- 7 Osušite sve dijelove na zraku nakon svake upotrebe.

NAPOMENA: NE PERI poklopac pod pritiskom ili njegove komponente u mašini za sudove i **NE RASTAVLJAJ** ventil za ispuštanje pritiska ili sklop crvenog ventila za plvak.

Uklanjanje i ponovna instalacija silikonskog prstena



Da bi uklonio silikonski prsten, povuci ga napolje, dio po dio, iz ležišta za silikonski prsten. Prsten može biti postavljen s bilo kojom stranom okrenutom nagore. Da bi ga ponovo instalirao, pritisni ga nadole u ležište, dio po dio.

Nakon upotrebe, ukloni sve ostatke hrane sa silikonskog prstena i anti-clog poklopca protiv zapušavanja.

Drži silikonski prsten čistim kako bi izbjegao neprijatne mirise.

Pranje u toploj sapunici ili u mašini za sudove može ukloniti mirise. Međutim, normalno je da apsorbuje miris određenih kisjelih namirnica. Preporučuje se imati više od jednog silikonskog prstena pri ruci.

NIKADA ne povlači silikonski prsten s prekomjernom snagom, jer to može deformirati prsten i rešetku i uticati na funkciju zatvaranja pod pritiskom. Silikonski prsten s pukotinama, rezovima ili drugim oštećenjima treba odmah zamijeniti.



UPUTSTVO ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA

Zašto moj uređaj toliko dugo dolazi do pritiska? Koliko vremena je potrebno da dođe do pritiska?

- Vrijeme kuhanja može varirati u zavisnosti od izabrane temperature, trenutne temperature posude i temperature ili količine sastojaka.
- Provjerite da li je vaša silikonski obruč potpuno postavljen i poravnat sa poklopcem. Ako je ispravno postavljen, trebali biste moći lagano povući obruč da ga okrenete.
- Provjerite da li je pritisni poklopac potpuno zaključan i da li je ventil za ispuštanje pritiska u poziciji SEAL prilikom kuhanja pod pritiskom.

Zašto se vrijeme odbrojava tako sporo?

- Možda ste postavili sate umjesto minuta. Kada podešavate vrijeme, ekran će prikazivati HH:MM i vrijeme će se povećavati/smanjivati u minutnim inkrementima.

Kako mogu da prepoznam kada se uređaj stvara pritisak?

- Rotirajuće svetlosne tačke će se prikazivati na ekranu da bi ukazale da uređaj gradi pritisak.

Svijetla se rotiraju na ekranu kada koristite funkciju pritiska ili pare.

- Ovo ukazuje na to da uređaj gradi pritisak ili se predgrijava kada koristite STEAM ili PRESSURE. Kada uređaj završi sa izgradnjom pritiska, vaše postavljeno vrijeme kuhanja će početi da se odbrojava.

Ima puno pare iz mog uređaja kada koristim funkciju pare.

- Normalno je da se para oslobađa kroz ventil za ispuštanje pritiska tokom kuhanja. Držite ventil za ispuštanje u poziciji VENT za Steam, Slow Cook i Sear/Sauté.

Zašto ne mogu da skinem pritisni poklopac?

- Kao sigurnosna mjera, pritisni poklopac se neće otključati dok uređaj nije potpuno dekompresovan. Okrenite ventil za ispuštanje u poziciju VENT da brzo oslobodite pritisak. Brzo izbijanje pare će izaći iz ventila za ispuštanje. Kada se para potpuno oslobodi, uređaj će biti spreman za otvaranje. Okrenite pritisni poklopac u suprotnom smjeru od kazaljke na satu, a zatim ga podignite od sebe.

Da li je ventil za ispuštanje pritiska trebalo da bude labav?

- Da. Labavi fit ventil za ispuštanje pritiska je namjerno tako dizajniran; omogućava brzu i jednostavnu tranziciju između SEAL i VENT i pomaže u regulaciji pritiska oslobađanjem malih količina pare tokom kuhanja kako bi se osigurali odlični rezultati. Uvjerite se da je okrenut što je više moguće ka poziciji SEAL kada kuvate pod pritiskom i što je više moguće ka poziciji VENT kada brzo oslobađate.

Uređaj škripi i ne dolazi do pritiska.

- Uvjerite se da je ventil za ispuštanje okrenut u poziciju SEAL. Ako ste to uradili i još uvijek čujete glasno škripanje, to može ukazivati na to da vaša silikonska obruč nije potpuno na mjestu. Pritisnite START/STOP da zaustavite kuhanje, ventirajte po potrebi i uklonite pritisni poklopac. Pritisnite silikonski obruč, osiguravajući da je potpuno postavljen i leži ravno ispod obruča. Kada je potpuno postavljen, trebali biste moći lagano povući obruč da ga okrenete.

Uređaj se odbrojava naviše umjesto nadolje.

- Ciklus kuhanja je završen i uređaj je u režimu Keep Warm.

Koliko vremena je potrebno da se uređaj dekompresuje?

- Brzo oslobađanje traje oko 2 minuta ili manje. Prirodno oslobađanje može trajati do 20 minuta ili više, u zavisnosti od tipa hrane i/ili količine tečnosti i hrane u posudi.



UPUTSTVO ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA

"POT" poruka o grešci se pojavljuje na ekranu.

- Kuvana posuda nije unutar osnove uređaja. Kuvana posuda je potrebna za sve funkcije.

"LID" poruka o grešci se pojavljuje na ekranu, a ikona poklopca trepće.

- Netačan poklopac je postavljen za željenu funkciju kuhanja. Postavite pritisni poklopac na uređaj ako želite da koristite funkcije Pritisak, Sporo kuhanje, Para, Sear/Sauté ili Keep Warm, i zatvorite ga.

"SHUT" poruka o grešci se pojavljuje na ekranu.

- Crisping poklopac je otvoren i mora se zatvoriti da bi odabrana funkcija počela.

"TURN LID" error message appears on display screen.

- The pressure lid is not fully installed. Turn the pressure clockwise until it clicks to use the Pressure, Slow Cook, Yogurt, Steam, and Keep Warm functions.

"VENT" poruka o grešci se pojavljuje na ekranu.

- Kada je postavljeno na Slow cooking ili Sear/Sauté, a uređaj detektuje pritisak, ova poruka ukazuje da je ventil za ispuštanje pritiska u poziciji SEAL.
- Okrenite ventil za ispuštanje u poziciju VENT i ostavite ga tamo tokom ostatka funkcije kuhanja.
- Ako ne okrenete ventil za ispuštanje u poziciju VENT u roku od 5 minuta, program će biti otkazan i uređaj će se isključiti.

"WATR" poruka o grešci se pojavljuje na ekranu prilikom korištenja funkcije **Steam.**

- Nivo vode je prenizak. Dodajte više vode u uređaj kako bi funkcija nastavila.

"WATR" poruka o grešci se pojavljuje na ekranu prilikom korištenja funkcije Pressure.


- Dodajte više tečnosti u kuhinjsku posudu prije ponovnog pokretanja ciklusa kuhanja pod pritiskom.
- Uvjerite se da je ventil za ispuštanje pritiska u poziciji SEAL.
- Uvjerite se da je silikonski obroč ispravno postavljen.

"HOT" poruka o grešci se pojavljuje na ekranu.

- Ovo ukazuje na to da se uređaj pregrijao. Pustite da se uređaj ohladi.
- Kada se uređaj ohladi, uvjerite se da na dnu posude nema hrane koja se zalijepila i da ima dovoljno tečnosti u posudi za recept koji pripremate.

KORISNE SMJERNICE

- 1** Ravnomjerno pečenje: Da biste postigli dosljedno zlatno smeđi izgled, pobrinite se da su sastojci raspoređeni u ravnomjernom sloju na dnu posude, bez preklapanja. Ako se sastojci preklapaju, preporučuje se da ih promiješate na pola vremena kuhanja.
- 2** Za male sastojke: Preporučujemo da manje sastojke koji bi mogli ispasti kroz preklopnu rešetku prvo umotate u papir za pečenje ili foliju.
- 3** Prelazak s kuhanja pod pritiskom: Kada pređete sa kuhanja pod pritiskom na korištenje crisping poklopca, preporučuje se da ispraznite posudu od preostale tečnosti kako biste postigli najbolje rezultate hrskavosti.
- 4** Brže podešavanje vremena: Držite pritisnute dugmiće za podešavanje vremena (gore ili dolje) da biste brže prolazili kroz prikaz vremena.
- 5** Funkcija Keep Warm: Koristite ovu funkciju da biste održali hranu na toploj, bezbjednoj temperaturi nakon kuhanja. Da biste spriječili da se hrana isuši, preporučuje se da poklopac ostane zatvoren i da koristite ovu funkciju neposredno prije serviranja. Za ponovno zagrijavanje hrane, koristite funkciju Air Crisping.
- 6** Brže postizanje pritiska: Da biste brže postigli pritisak, postavite uređaj na SEAR/SAUTÉ HIGH. Kada bude spremno za kuhanje pod pritiskom, pritisnite dugme PRESSURE i nastavite kao obično.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



**MOLIMO VAS DA PAŽLJIVO PROČITATE OVAJ MANUAL
I DA GA ČUVATE ZA BUDUĆU REFERENCJU.**

Proizvod koji je prikazan može se razlikovati od stvarnog proizvoda. Shark se stalno trudi da poboljša svoje proizvode, tako da specifikacije opisane u ovom dokumentu mogu biti podložne promjenama bez prethodne najave.

SHARK i SHARK HYDROVAC su registrovani zaštitni znakovi SharkNinja Operating LLC.

© 2023 SharkNinja Operating LLC.